

DVADESET PETO RAMAZANSKO SIJELO

OPIS DŽEHENNEMA

-Allahu se utječemo od njega-

Sva zahvala pripada samo Allahu, Živom i Vječnom, Onome koji ostaje, dok sve drugo prolazi. On je podigao nebesa i ukrasio ih zvijezdama, a Zemlju učvrstio planinama. Svojom snagom i moći stvorio je sve ovo što vidimo oko sebe, a zatim će sve to usmrtili i izbrisati iz postojanja. Puhnut će se u sur, pa će mrtvi ustati. Jedna sku-pina će do Kuće uživanja, a druga skupina će do Kuće patnje. Pred njihovim očima vrata će se pootvarati i na svaka vrata ući će tačno određeni dio. Vatra će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena. Toga dana nastupit će vječne brige i kajanja! Od toga dana vatra ih počinje obavijati, nalazit će se iznad njih i ispod njihovih stopala. Niko pošteđen neće biti!

Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha Jedinog, koji sudruga nema. Ovo izgovaram i svjedočim u nadi da ću postignuti spas. I svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, onaj čijom je vjerom Allah dao da se osvoji i Perzija i Bizantija. Neka je Allahov salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ih slijede u dobru sve dok se kiša spušta.

Draga moja braćo, Uzvišeni Allah upozorava nas u Svojoj Knjizi na Džehennem. Obavještava nas o džehennemskim patnjama i kaznama od kojih se utrobe cijepaju i srca pucaju. Međutim, sve to Svevišnji Allah čini iz milosti prema nama kako bismo povećali oprez i strah od Džehennema i udaljili se od djela koja vode ka njemu.

Poslušajte neke od šerijatskih tekstova iz Allahove Knjige i sunneta Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji govore o džehennemskim patnjama, kako biste uzeli pouku iz svega toga, povratili se svome Gospodaru, bili Mu predani i pokorni, prije negoli dođe kazna kada sigurno nećete imati pomagača! Kaže Uzvišeni u suri Alu-Imran:

﴿ وَأَنْتُمْ أَلْتَارَ الْآلِي-أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾

"Bojte se Vatre koja je pripremljena za nevjernike!" I kaže:

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ ﴾

"Mi smo za nevjernike pripremili lance, okove i žestoku patnju u Vatri!"³³⁹

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا مِنْ سُرَادِقِهَا ﴿٦﴾ ﴾

"Mi smo nevjernicima pripremili Vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti."³⁴⁰

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٧﴾ لَمَّا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿١٨﴾ ﴾

"Uistinu, boravište svih nevjernika je u Džehennemu koji ima sedam kapija. Na svaku kapiju ući će određeni dio njih."³⁴¹

﴿ وَسَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرَّامًا ۗ إِذَا جَاءُوهَا فَحِثَّتْ أ_Bُوبُهَا ﴿٧﴾ ﴾

"Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u Džehennem biti natjerani, i kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati."³⁴²

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ ۖ وَيَسَّ الْأَمِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا أَلْفَوْهَا سَبِعُوا لَهَا شِهْقًا وَهِيَ تَفُورٌ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ

مِنَ الْقَيْظِ ﴿٨﴾ ﴾

"A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište! Kad budu u njega bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati, gotovo da se od bijesa raspadne."³⁴³

﴿ يَوْمَ يَفْسَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ ۖ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴿١٠﴾ ﴾

"Toga dana, patnja će ih obavijati iznad njihovih glava i ispod njihovih stopala."³⁴⁴

﴿ لَمْ يَمَنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ ۖ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۗ يُجَادِلُ الْفَاقِقُونَ ﴿١١﴾ ﴾

³³⁹ Prijevod značenja El-Insan, 4.

³⁴⁰ Prijevod značenja El-kehf, 29.

³⁴¹ Prijevod značenja El-Hidžr, 43-44.

³⁴² Prijevod značenja Ez-Zumer, 71.

³⁴³ Prijevod značenja El-Mulk, 6-8.

³⁴⁴ Prijevod značenja El-Ankebut, 55.

"Nad njima će biti naslage vatre, a ispod njih naslage; time Allah straši robove Svoje. 'O robovi Moji, bojte se Mene!'"³⁴⁵

﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سُمُورٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ ﴾

"A oni nesrećni – ko su nesrećni?! Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj i u sjeni dima čađavog, u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine."³⁴⁶

﴿ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ﴿٨١﴾ ﴾

"...i jedni drugima su govorili: 'Ne krećite u boj po vrućini!' Reci: 'Džehennemska vatra je još vruća!' – kad bi oni samo znali!"³⁴⁷

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارُ حَامِيَةَ ﴿١١﴾ ﴾

"A znaš li ti šta će to biti? – vatra užarena!"³⁴⁸

﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ ﴾

"Grješnici će sigurno stradati i u ognju biti na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: 'Iskusite vatru džehennemsku!'"³⁴⁹

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢٧﴾ لَا يَقْبِضُ وَلَا تُدْرِكُ ﴿٢٨﴾ لَوَاسِئَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ ﴾

"A znaš li ti šta je Sekar? Ništa on neće poštedjeti, kože će crnim učiniti."³⁵⁰

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ

اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١﴾ ﴾

"O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji

³⁴⁵ Prijevod značenja Ez-Zumer, 16.

³⁴⁶ Prijevod značenja El-Vaki'a, 41-44.

³⁴⁷ Prijevod značenja Et-Tevbe, 81.

³⁴⁸ Prijevod značenja El-Kari'a, 10-11.

³⁴⁹ Prijevod značenja El-Kamer, 47-48.

³⁵⁰ Prijevod značenja El-Muddessir, 27-29.

će ono što im se naredi izvršiti."³⁵¹

﴿ إِنَّمَا تَرَىٰ بُشْرًا كَالْقَصْرِ ۖ كَأَنَّهُ جَمَلٌ صُفْرٌ ۗ ﴾

"On će kao kule bacati iskre kao da su kamile riđe."³⁵²

﴿ وَتَرَىٰ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۗ ﴾ سَرَابِلُهُمْ مِّنْ فَطْرَانَ وَيَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۗ

"Toga dana ćeš vidjeti grješnike povezane u zajedničke okove; košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati."³⁵³

﴿ إِذَا الْأَغْطَالُ فِي أَعْتَقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ۗ ﴾ فِي الْحَمِيمِ تُرَفَّىٰ النَّارُ يُسْجَرُونَ ۗ ﴾

"Kada sa okovima o vratu i sindžirima budu vučeni po ključaloj vodi, a zatim u vatri prženi."³⁵⁴

﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ قِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۗ ﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ

وَالْجُلُودُ ۗ ﴿ ٢٠ ﴾ وَهُمْ مَقْنَعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۗ ﴿ ٢١ ﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ

الْحَرِيقِ ۗ ﴿ ٢٢ ﴾

"Onima koji ne budu vjerovali bit će odijela od vatre skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove lijevana; od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim, i koža, a gvozdanim maljevima bit će mlaćeni; kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje izađu, bit će u nju vraćeni: 'Iskusite patnju u užasnoj vatri!'"³⁵⁵

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِيَنَّكَ سَوْفٌ تُصَلِّبُهُمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۗ ﴿ ٥٦ ﴾

"One koji ne vjeruju u dokaze Naše, Mi ćemo sigurno u Vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista, silan i mudar."³⁵⁶

﴿ إِنَّ سَجْرَتَ الرَّقُومِ ۗ ﴿ ٤٢ ﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۗ ﴿ ٤٤ ﴾ كَأَلْمُهَلٍ يُقَالُ فِي الْبُطُونِ ۗ ﴿ ٤٦ ﴾ ﴾

³⁵¹ Prijevod značenja Et-Tahrim, 6.

³⁵² Prijevod značenja El-Murselat, 32-33.

³⁵³ Prijevod značenja Ibrahim, 49-50.

³⁵⁴ Prijevod značenja Gafir, 71-72.

³⁵⁵ Prijevod značenja 19-22.

³⁵⁶ Prijevod značenja En-Nisa', 56.

"Doista je stablo Zekkm ružna hrana koja će poput rastopljene kovine u stomacima ključati."³⁵⁷

﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيْطَانِ ﴿١٧﴾ ﴾

"To je stablo koje izrasta u sredini Džehennema, a plodovi su mu poput šejtanskih glava."³⁵⁸

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الصَّالُونَ الْمَكْذِبُونَ ﴿٥١﴾ لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴿٥٢﴾ فَإِنَّهُنَّ مِنْهَا الْبَطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ مِنْ لَعِيمٍ ﴿٥٤﴾ فَشَرِبُوا مِنْهُ شَرِبَ الْهَيْبِ ﴿٥٥﴾ هَذَا نَزَلَتْ يَوْمَ الْبَيْنِ ﴿٥٦﴾ ﴾

"I tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, sigurno s drveta Zekkm jesti, i njime ćete trbuhe puniti, pa zatim na to ključalu vodu piti, poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti; to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo!"³⁵⁹

﴿ وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا بِعَاتُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٦٢﴾ ﴾

"...ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!"³⁶⁰

﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾ ﴾

"...koji će se uzavrelom vodom poжити, koja će im crijeva kidati!"³⁶¹

﴿ وَسُقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَٰكِبٍ ﴿٦٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيفُهُ ۖ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿٦٧﴾ ﴾

"...i on će biti požen odvratnom kapljevinom, mučit će se da je proguta, ali je nikako neće moći proždrijeti i smrt će mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umrijeti; njega će teška patnja čekati."³⁶²

﴿ إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ خَلِيدٍ ﴿٧٦﴾ لَا يَنْتَرِعُهُمْ فِيهِ مَيْسُورٌ ﴿٧٧﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ

³⁵⁷ Prijevod značenja Ed-Duhan, 43-46.

³⁵⁸ Prijevod značenja Es-Saffat, 64-65.

³⁵⁹ Prijevod značenja El-Vaki'a, 51-56.

³⁶⁰ Prijevod značenja El-Kehf, 29.

³⁶¹ Prijevod značenja Muhammed, 15.

³⁶² Prijevod značenja Ibrahim, 16-17.

الظالمين ﴿٧٦﴾ وَآذَا بِمَلَائِكَةٍ لِّقَضِ عَيْنَارِيكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ ﴿٧٧﴾

"A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati, ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati. Nismo im nepravdni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli. Oni će dozivati: 'O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!' – a On će reći: 'Vi ćete tu vječno ostati!'"³⁶³

﴿٧٧﴾ مَا أُوْنَهُمْ جَهَنَّمَ كَمَا خَبَتِ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿٧٨﴾

"...boravište njihovo bit će Džehennem; kad god mu plamenjenja, pojačat ćemo im oganj."³⁶⁴

﴿٧٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿٧٩﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٨٠﴾

"Uistinu onima koji nisu vjerovali i koji su činili nasilje Allah neće oprostiti i neće ih uputiti osim na put Džehennema u kojem će vječno ostati, a to je Allahu lahko."³⁶⁵

﴿٨٠﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٨١﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا لَا يَجِدُوْنَ وِلِيًا وَلَا نٰصِيْرًا ﴿٨٢﴾

"Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio, u njemu će vječno i zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagača neće naći."³⁶⁶

﴿٨٢﴾ وَمَنْ يَصْحَبْهُ فَلْيَنْصَحْهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدًا فِيهَا اَبَدًا ﴿٨٣﴾

"A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati."³⁶⁷

﴿٨٣﴾ وَمَا آذَرْنَاكَ مَا الْخَطْمَةُ ﴿٨٤﴾ نَارَ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ ﴿٨٥﴾ الَّتِي تَطَّلَعُ عَلَى الْاَفْقِدَةِ ﴿٨٦﴾ اِنْتَابَهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٨٧﴾ فِي

عَمَلٍ مُّسَدَّدَةٍ ﴿٨٨﴾

³⁶³ Prijevod značenja Ez-Zuhruf, 74-77.

³⁶⁴ Prijevod značenja El-Isra'a, 97.

³⁶⁵ Prijevod značenja En-Nisa', 168-169.

³⁶⁶ Prijevod značenja El-Ahzab, 64-65.

³⁶⁷ Prijevod značenja El-Džinn, 23.

"A znaš li ti šta je Džehennem? – Vatra Allahova razbukšana, koja će do srca dopirati. Ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena."³⁶⁸

Postoje brojni slični ajeti koji opisuju Džehennem i džehennemske patnje.

Što se tiče hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji govore o Džehennemu i patnjama u njemu, njih je, također, veliki broj. Neki od njih su i sljedeći:

Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: *"Džehennem će se na Sudnjem danu dovući, a imat će sedamdeset hiljada krajeva, svaki kraj pridržavat će sedamdeset hiljada meleka."*³⁶⁹

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: *"Ova vatra kojom se ljudi koriste sedamdeseti je dio džehennemske vatre!"* Prisutni rekoše: *"Alahov Poslaniče, i ova je dovoljna!"*, a on na to reče: *"Uistinu, džehennemska vatra žešća je od ove za šezdeset devet dijelova, svaki njen dio je poput ove dunjalučke vatre."*³⁷⁰

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, pripovijedao je: *"Sjedili smo jednog dana kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa smo čuli nekakav udarac. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tada nas je upitao: 'Znate li šta je ovo?' Odgovorili smo: 'Allah najbolje zna i Njegov Poslanik!' Rekao je: 'To je kamen koji je Allah poslao u Džehennem još prije sedamdeset godina i sada je dospio na njegovo dno.'"*³⁷¹ 'Itbe b. Gazvan, radijallahu anhu, rekao je na hutbi: *"Obaviješteni smo o tome da se kamen baci sa ivice Džehennema pa pada kroz njega sedamdeset godina dok ne dospije do dna! A tako mi Allaha, Allah će Džehennem sigurno napuniti! Zar se tome čudite?"*³⁷²

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: *"Kada bi samo jedna kapljica Zekkuma*

³⁶⁸ Prijevod značenja El-Humezeh, 5-9.

³⁶⁹ Muslim.

³⁷⁰ Buharija i Muslim.

³⁷¹ Muslim.

³⁷² Muslim.

*pala na dunjaluk, zagorčala bi život stanovnicima dunjaluka.*³⁷³

En-Nu'man b. Bešir, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "*Najblažu kaznu u Džehennemu imat će onaj koji bude imao obuču čiji će kaiševi biti od vatre. Od njih će mu kličući mozak kao što ključa kotao. Smatrat će da se niko ne kažnjava gore od njega, a doista će on imati najblažu kaznu!*"³⁷⁴

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "*Na Sudnjem danu bit će doveden čovjek koji je najviše uživao na dunjaluku, a bit će od stanovnika Vatre, pa će se uvesti na samo jedan mali trenutak u Vatru, a zatim će se upitati: 'O sine Ademov, jesi li vidio ikakvog dobra? Jesi li imalo uživao?' Odgovorit će: 'Ne, tako mi Allaha, Gospodaru moj!' Zatim će biti doveden čovjek koji je imao najveća iskušenja na dunjaluku, a bit će od stanovnika Dženneta pa će se uvesti na samo jedan mali trenutak u Džennet, a zatim upitati: 'O sine Ademov, jesi li doživio ikakva iskušenja, ikakve tegobe?' Odgovorit će: 'Ne, tako mi Allaha, Gospodaru moj, nisam vidio nikakva iskušenja, niti me je ikakva tegoba pogodila.'*"

375

Također, Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "*Jednom od stanovnika Vatre reći će se na Sudnjem danu: 'Šta misliš, kada bi imao sve što je na Zemlji, da li bi se time otkupio od Vatre?', a on će odgovoriti: 'Da', pa će mu Uzvišeni Allah reći: 'Od tebe sam tražio mnogo manje od toga. Uzeo sam ugovor od tebe još dok si bio u Ademovoj kičmi da Mi nećeš ni u čemu širk činiti, pa si to odbio i činio si Mi širk.'*"³⁷⁶

Bilježi Ibn Merdevejh od Ja'le b. Munijeta, a on je Ibn Umejje, da je rekao: "Allah će stanovnicima Vatre dati jedan oblak, pa kada oblak naiđe iznad njih, reći će im Uzvišeni: 'O stanovnici Vatre, ima li nešto da tražite, treba li vam nešto?' Sjetit će se dunjalučkih oblaka i kiše koja se spuštala iz njih, pa će reći: 'Gospodaru, tražimo vodu da pijemo!' Međutim, iz oblaka će im se spuštati okovi, zatim će doći

³⁷³ Nesai, Tirmizi, Ibn Madže i Hakim koji kaže da je hadis po uvjetima Buharije i Muslima.

³⁷⁴ Muslim, a na sličan način i Buharija.

³⁷⁵ Muslim.

³⁷⁶ Ahmed, Buharija i Muslim.

lanci, a zatim na kraju vatrene iskre kojima će potpaliti i rasplamsati Džehennem u kojem se oni nalaze."

Od Ebu Musa'a, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: *"Trojica neće ući u Džennet: notorni alkoholičar, onaj koji je kidao rodbinske veze i onaj koji je vjerovao u sihr. Onaj koji umre kao notorni alkoholičar, Allah će ga pojititi iz rijeke Gavta!"* Prisutni su upitali: "A kakva je to rijeka Gavta?" *Poslanik je odgovorio: "To je rijeka u kojoj će plutati spolni organi prostitutki. Samo smrad njihovih spolnih organa uznemiravat će stanovnike Vatre."*³⁷⁷

U Sahihu Muslima bilježi se od Džabira b. Abdillaha, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: *"Uistinu je Allah obećao da će onoga koji pije opojna pića napojiti iz 'Tinetul-habal!'"* Prisutni su upitali: "A šta je to 'Tinetu-l-habal'?" Poslanik je rekao: *"To je znoj stanovnika Vatre!"*

U dva Sahiha bilježi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Upitat će se židovi i kršćani: 'Tražite li nešto?' Odgovorit će: 'Ožednjeli smo, Gospodaru naš, pa nas napoj!' Dat će im se do znanja da će biti napojeni, ali da piće ne odbijaju. Zatim će biti iskupljeni u Džehennemu u kojem će im se voda pričinjavati kao fatamorgana, a doista će Džehennem sam sebe gutati, pa će biti i bačeni u Vatru."

Hasan el-Basri, rahmetullahi alejhi, rekao je: "Šta misliš o narodu koji je prestojao na nogama pedeset hiljada godina! Ništa nisu jeli niti pili! Vratovi su im se polomili – iščekujući vodu – od žeđi, a utrobe sagorjele od gladi! Zatim će biti odvedeni u Vatru i pojeni iz vrela s ključalom vodom!"

Ibnul-Dževzi, rahmetullahi alejhi, opisujući Džehennem, rekao je: "To je kuća čiji su stanovnici daleko od Allahove milosti, zabranjene su im blagodati i radovanje, svjetlost lica zamijenjena im je crnilom. Bit će udarani i probadani šipkama oštrijim od igala za vunu. Nadzirat će ih strogi i snažni melek! Samo da ih vidiš kako jauču dok se ugljenišu, zatim kako se ostavljaju na velikim hladnoćama. Vječno će tugovati, nikada se radovati! Njihovo boravište zauvijek je određeno, nema pomilovanja! Zauvijek, vječno ostaju tu! Pored njih su strogi i snažni melek! Njihov ukor i grdnja teži su im od kažnjavanja. Plakat će za

³⁷⁷ Ahmed i Hakim koji kaže da je hadis vjerodostojan i s njim se slaže i Zehebi.

izgubljenim vremenom u periodu mladosti. Kada god njihov plač postane ozbiljan i bučan, još više se poveća. Oko njih će biti strogi i snažni meleki! O tugo njihova! Kako će se samo Stvoritelj rasrditi na njih?! O propasti njihova! Kakva su samo oni nevaljala djela činili?! Kako li će samo oni biti osramoćeni pred svim stvorenjima, pred svim svjedocima?! Gdje su im prolazna dobra dunjalučkog svijeta za kojima su trčali?! Gdje su im grijesi koje su upražnjavali?! Kao da su to samo bajke, snovi bili! Zatim će se takva tijela pržiti, gorjeti! Kada god izgore, bit će vraćena u prvobitno stanje! Nad njima će biti strogi i snažni meleki!"

Allahu, Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennemske vatre, sačuvaj nas Kuće poniženja i nastani nas – Svojom milošću – u Kući bogobojaznih i čestitih.

Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima Svojom milošću, jer si Ti, uistinu, Najmilostiviji. Neka je Allahov salavat i selam na našega vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe.